

Bosne i Hercegovine - Grupacija poslodavaca u oblasti prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine i Sindikat prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine zaključuju

KOLEKTIVNI UGOVOR

O IZMJENAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I ZAPOSLENIKA U OBLASTI PROMETA ZA TERITORIJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U članu 60. stav 5. briše se.

Član 2.

Zaključeni Kolektivni ugovor, objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH" i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

Broj protokola
03/1-02-2-2375-2/10
28. februara 2011. godine
Sarajevo

Na strani poslodavaca
Federalno ministarstvo
prometa i komunikacija
Ministar
Nail Šekcanović, s. r.

Broj protokola I-032/11
28. februara 2011. godine
Sarajevo

Na strani poslodavaca
Grupacija poslodavaca u
oblasti prometa u Federaciji
BiH unutar Udruženja
poslodavaca Federacije
Predsjednik
Nežad Siočić, s. r.

Broj protokola 08-71/11
28. februara 2011. godine
Sarajevo

Na strani zaposlenika
Sindikat prometa u Federaciji
BiH
Predsjednik
Bejto Kačar, s. r.

Na osnovu člana 112. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 43/99, 32/00 i 29/03), člana 39. Opšteg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/05) i člana 119. Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti prometa za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 71/07), Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Grupacija poslodavaca u oblasti prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine i Sindikat prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine zaključuju

KOLEKTIVNI UGOVOR

O IZMJENAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I ZAPOSLENIKA U OBLASTI PROMETA ZA TERITORIJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U članu 60. stav 5. briše se.

Član 2.

Zaključeni Kolektivni ugovor, objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH" i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

Broj protokola
03/1-02-2-2375-2/10
28. februara 2011. godine
Sarajevo

Na strani poslodavaca
Federalno ministarstvo prometa
i komunikacija
Ministar
Nail Šekcanović, s. r.

Broj protokola I-032/11
28. februara 2011. godine
Sarajevo

Na strani poslodavaca Grupacija
poslodavaca u oblasti prometa u
Federaciji BiH unutar Udruženja
poslodavaca Federacije
Predsjednik
Nežad Siočić, s. r.

Broj protokola 08-71/11
28. februara 2011. godine
Sarajevo

Na strani zaposlenika
Sindikat prometa u Federaciji
BiH
Predsjednik
Bejto Kačar, s. r.

FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA

969

Na osnovu člana 30. stav 2. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), federalni ministar prostornog uređenja donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O POLAGANJU STRUČNIH ISPITA IZ OBLASTI ARHITEKTURE, GRAĐEVINARSTVA, ELEKTROTEHNIKE, MAŠINSTVA I SAOBRAĆAJA

Član 1.

U Pravilniku o polaganju stručnih ispita iz oblasti arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, mašinstva i saobraćaja ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/06, 6/08 i 4/10), u članu 23. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Kandidat prije zakazanog termina za polaganje stručnog ispita podnosi zahtjev za odlaganje ispita uz navođenje razloga i prilaganje dokaza o razlozima."

Član 2.

U članu 28. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Kandidat koji je položio stručni ispit iz određene oblasti i koji podnese zahtjev za polaganje stručnog ispita iz druge oblasti ili drugog smjera iste oblasti, polaže samo posebni dio stručnog ispita."

Član 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 05-02-3-1824/09-7
5. jula/srpnja 2011. godine
Sarajevo

Ministar
Mr. sci. **Desnica Radivojević**, s. r.
(SI-753/11-F)

FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

970

Na temelju članka 94. stavak 3. Zakona o temeljima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom